

ХАЛААН УУТУТТАН ЭМСЭБЭЛЭЭБИТ СИРДЭРИ ЧӨЛҮГЭР ТҮҮЭРИИГЭ РЕСПУБЛИКААБЫ КОМИССИЯ КӨНӨ СЫЛДЬАР МУННЬАБҮЙТАН

Күншызы СР Правительствотын председателин салышты, комиссия председатель А. А. Акимов саласында. Александр Акимов киприн тылыхар асы салаш ууттукан республика 20 улууын, түгүнделинчээ эмээжүйбүттийн, улахан хоромиын обуздуктуун ачына. Бастаал хоромиын I жэрд, изубайланын азяллыбыта, од эрэри тахсийбыт ишкүү, баар фактары тутуяан сиёлини даахынтийн 2 жерд, солкуубайга тийдээ, бу суузима бигарчынан. Ишкүллаах быттыгы-майтыгы мэдүүлүүтүү үзүүнине кийинтөн кэлэр гуманистаршай комитеттер 20 жолдукчын кэлэн, бинир бирчээмэллэх математик ишмөрдө бэриллиниэ. Уи министерствота элтүнчлэлчесте. Маны тайынан, страховой компания-комплексүүн эмиссиондадын энэ сатаммат, Россия, КГТ түзүүрүү, ону тэндэ ошук дойдудулара балачча улахан оюу онордуулар. Гуманистаршай ишмөрдө оңгоруулчында да салжсанар. Итихиц сэргэ комөөж нийтийн таасын кэлэрээр эрэ кэцэспэккэ, бэйэттийн таасын бурумнуут. Республика бөвөнгөг тэрплатын, промышленний компанийлары, чуолаан «Алдро-Востоктехмонтаж», «Госкомнефтепродукт» уу, түбүнэв, транспортынан хааччыйныгыга комөлостуулчын тайынан республика инициаторатын улахан ишмөрдө ултуустарынан сыйындыралан чөлүгөр түүнчлэгчидэгээр кыттыныилар. Ону тэндэ студениар ирэвээссээр тэрэллээн көхтөөхтүүк, утюе субъектын үзүүлжилжээр. Уруйку оттуугэр үзээсэбээксээ бүт Ханалистааын тизир-бетон оғоноңктар собуутасан. Попроцессындаацын киршиччэ собуута бу үзээсэдэлдэг, кыахтарын толору түннанан үзээлээтийн зарчмын, республика ырахан ишигэр утюе решшар комөлостуулчын, уи-харчы уонна төрийн оттуулжанд да онончулубатах улахан комө онончулунд түүгөр эмсэжэлжээбйт ултуустарга комөөж бас - 1 чеч. кубометр тутуу маана, мөлдүйүнтэг тахындалын киршиччэ, 5 тийн. кв. метр түүнүүк остиуюн, 17 тийн. кв. метр шиффер, 6 тонна кырааска, 100000 рублейнд тиксэриллийт. Маны тайынан түүн котела онончулудар собуутуттаан бына азальыга. Айду книгэ шуората Москва беродууктанан түүн тайынан, алте шаадалаах технической тэрэл-турбадары, винтеллэри, улахан кынжталдах 5

—Инни энэр узуустары ылаахха,—диэн А. А. Акимов салгым этэр, —Уус-Алдан, Таатта, Чуранчы, Мэцэ-Хангалас уонна Амма спиртлер халаагтиг 39 эзнилийн эзжэх шууныар ылларбыттара. Хоромны да улахай—57 тышмынча ийн олорор дэээтэ, 131 одохьдаах, культура дээзэрэ ууга былдьамыттара, угус суга, муости, бынты алдьамыттара, 1,5 тышмынча коринг ынах сүону, сэлтиг былдьамыттара, сибээс, телефон уонна радио, электроуот линийлара эмсэргэлэбигиттара. Билгийн чөлүгэр түйэрийн узэтэ стүннүүзэн түмүктэнэн эрэр, ол эрээри бу ярдине камин тэтийн ызыктыбакка, оссо күүснэ хаачыстыбани кичэйн кыстыкка кирингэ бары объектары голору болмизах нийссэлээрүү сатынхаха.

Мантай салгмы улуустар баянынтара шигтийн-
рии онордулар. Атыттарга төнүйэ барбакка, бэйзүйт
улууспүт баянынга А. А. Шадрин этигийнгээр тохтуу-
бун. Алексей Алексеевич бастатан турав, чолуктар
түнэрийн хэлээрин ишигээн-сабадаар ышыдай нрави-
тельственней комиссияда, комицийн бары төрүлтэ-
ларга улусс анатттан михталын ойлжээ.

ВУЛТА АДЫ ТУМУЧКЕ КАЗБИТЭ.

Атырдах мийн бүтэхик күнүүгөр дэлхийн таатай хуягийн
уяарх үзүүлэлтийн профсоюзүүн сонязынай
коммиссилийн буолуутгын комиссийн төв мундада
буолла. Республика улуустын төслийн замжилж
торх үзүүлэлтийг хамнаас чойтуваанын уламж
охцууга уснын наадмын төрдөлбөтийн коммунал
ийн оногдор, энэхүү төрөл болоруулж буйчилд
рын ону тагж Монгол Улсын Улсын төв бөс
ийн 17 күнүүгээ талынзнат «Годууралттай ирээ
хөгжлийн программаа» бичигрэстэн
туунаас 600 №-дээд уурааба дэлхийнн туслах
рийн балигээтийн. Республика бары гарчид тэргүүл-

ЭЙЧУБУТ

Чада, Саха Республикасынан байылы Уорех
мэд уустуктук сабакалана. Уорех улзыннэрэ
тарын, уоннускалаарын тободуун ылбакка оло-
Алан дойдугааын үзсэн тәрийеччи дынын
төбөт 1997 смылаахха салынын ынгыла
Рос-
сийлдүүлүштүүдүү, 1949 с. 45 №-дээх конвенция-
наас хашчыллылаах болгуултуун бары парас-
саар дин болинтээн турар. Алан дойдугаа-
з профсоюзтарын конференцията Россияда
9-жынын XX күйнээштинең бүрүү оно-

УЛУУСКУТ ХАҢЫАТЫГАР СУРУТТАРЫН

«Саза олох» редакционной-издательской холбоонууд 1999 сый бастакы аяарыгыр «Саза олох» ханымаса сурутууну мытар. Көлэр сыйтан улуустаады ханымаска сурутууну уюна мисстэтийгөр тиердийнни холбоо бүүн байттийг ылар. Ул-харцаа пырызмиччылан, аянччылар кордонондарин учуоттани ханыат сурутар сыйната балабан ийнин уюна алтыннын ийлар устайларыгыр суруттарбыттарга мириабат—сыл аяарыгыр 75 оюн.

~~Узүүсүүт хамынчыгар сууруттарарга төстэйни!~~

Билсээр телефоннад: 21-358, 21-332.

ЭБИТ СИРДЭРИ ААБЫ КОМИССИЯ БЫТТАН

Мунисабы тұмұқтүрғар А. А. Акимов бары ынтылымбыздың міншілдерінің оның туралы, аналдах боротылуын көздердеппелерінде отті. Кине бу болиу-
руосынан тұмұқтүрғар манаш зәр тұмұқтамшылтарға са-
нааш туралы, ужусыстары дұшталадар, комиссиялар
жыстығы тарзданнан жоғары жағдайдағы дәйнендерларынан
жынырда. Халаан уутуи содудын туоратында үлэ бы-
нылғынаш зәр бүншіл, көзір салға салғынан шытма-
шындың диста. Алтыншы I күннегер чөлөүгөр түбәрдін
шынылғынан үлэти ресиубликаның үздүненің өміршілдікін,
Президенттің тұмұқтәзешілікке әзізшілдікін
жиналауда — табада.

Р. СИБИРЕКОВА

жылардын коллекторлармын азтынын 7 күнүтөр Бұттағоссиятастың үоректік үзбейттерин профсоюздардың актілердән күттегінің ынадаудар.

Мунинаж түмтүгүн Саха Республикасынын Президенттер, Правительства, Ил Түмшитэ миңрымы, Руузинаж турорсусу суркытар шалымзанимылар.

Бағынға узаспуп үсердің ұлғияттара Алтынның күнүгөр Профсоюздар Бүтүн Ресспубликасы анықтағының ойынштара, үсерек тәрттаптардың мәдбүйі, үсерек мәдбүйінде жүргізу.

Е. ДАВЫДОВ, уорах үзбенттерин профсоюзун

